

SESOTHO PUO YA LAPENG
MOSEBETSI WA TLHATHLOBO
KEREITI I - KOTARA I

SEKOLO	
KEREITI I	
SEFANE SA MOITHUTI	
LEBITSO LA MOITHUTI	
LETSATSI LA TSWALO	

KAROLO	Matshwao	Matshwao a moithuti
Mosebetsi 1: Ho mamela le ho bua	10	
Mosebetsi 2: Medumo	10	
Mosebetsi 3: Ho bala	10	
Mosebetsi 4: Ho ngola	10	
Mosebetsi 5: Ho ngola hantle ka letsoho	10	
Matshwao kaofela	50	

Lebitso: _____ Kereiti I: _____

Mosebetsi I: mamela le ho bua

- a. **Ho mamela:** Sebedisa mmate wa hao wa ho sebetša (lehlakoreng la mmate wa B) le Toloki tse tshelela, mamela ditaelo ho tswa ho tit jhere.

Ditaelo		Matshwao	Motshwao ba moithuti
1	Beha tolaki e tshehla naleding.	I	
2	Beha tolaki e stala hodima boloko e tala.	I	
3	Beha tolaki e boputswa bo lefifi ho nomoro ya I	I	
4	Latela mohlala ho tloha ho nomoro ya 8 ho ya ho daemane o sebedisa tolaki e putswa ba lehodimo.	I	
5	Latela mohlala ho tloha ho kgutlotharo ho ya ho nomoro ya 5 o sebedisa tolaki e kgubedu.	I	

___ /5

b. Ho bua: Pheta thothokiso "Koldilokose le Dibere Tharo" ho tswa ho tit jhere. (Tlatsetso A)

Bokgoni		Matshwao	Matshwao a moithuti
1	Moithuti o tseba thothokiso kaofela.	1	
2	Puo ya moithuti e hlakile.	1	
3	Puo ya moithuti e ya utlwahala.	1	
4	Moithuti o hapa baithuti mmoho le yena ka t jheseho.	1	
5	Moithuti o sebedisa polelo e nepahetseng mme o ya itshepa.	1	


— /5

Matshwao a ho mamela le ho bua _____ / 10

Lebitso: _____ Kereiti l: _____

Mosebetsi 2: Medumo

- a. Modumo o qalang: Neta modumo o qalang wa lebitso la ditshwantsho tse latelang ka mmala.




b	l
b	f
k	c
d	n
d	m

Lebitso: _____ Kereiti I: _____

Mosebetsi 2: Medumo

b. Morethetho wa mantswe: Dikadika lentswe le morethetho o tshwanang le o setshwantshong.

	kat <u>i</u> ba
	mon <u>i</u> ri
	ne <u>t</u> e
	ku <u>t</u> u
	du <u>l</u> a

kgati	tadi	hadika
reka	roka	phiri
nnete	tella	tena
haka	tuku	kuta
fupa	duba	hula

___ /5

Matshwao a medumo _____ / 10

Lebitso: _____ Kereiti I: _____

Mosebetsi 3: Ho bala

- a. **Tatellano:** Mamela ka tlhoko ha tit jhere a bala pale, Koldilokese le Bere tse Tharo.

Sheba ditshwantsho tseo o di fuweng ke tit jhere ya hao (Tlatsetso B).
Kgaola le ho kgomaretsa ditshwantsho ka tatellano eo di etsahetseng ka yona paleng.

1	2	3
4	5	6

___ /6

- b. **Tsa molomo:** Araba potso – Na o natefelwa ke pale?
Hobane / Ha o sa natefelwe, hobaneng?



___ /1

Lebitso: _____ Kereiti I: _____



Mosebetsi 3: Ho bala

- c. Palekutlwisiso: Bala polelo le mmala setshwantshong ho bontsha tit jhere ya hao hore o ya utlwisisa.


Ke bona kopi.



Ke bona setulo.



Ke bona bethe.



___ /3

Matshwao a ho bala _____ / 10

Lebitso: _____ Kereiti I: _____

Mosebetsi 4: Ho ngola

a. **Ho ngola polelo:** Ngololla polelo ka mongolo wa kopanyetso ebe o taka setshwantso.

Ke jele apole e kgubedu.

●

Matshwao a ho ngola _____ / 10

Lebitso: _____ Kereiti I: _____



Mosebetsi 5: Ho ngola hantle ka letsoho

a. Ho bopa ditlhaku: Latela tlhaku e ka tlase ebe o leka ho ngola ka kopanyetso mola wa ditlhaku o le mong.

a a a a a a a a a

Jwale leka o le mong.

| | | | | | | | |

o o o o o o o o o

h h h h h h h h h

m m m m m m m m m

Matshwao a ho ngola hantle ka letsoho

_____ / 10

SESOTHO PUO YA LAPENG
MEMORANTAMO WA MOSEBETSI WA HLAHLOBO

Mesebetsi	Dikarabo	Matshwao
1. Ho mamela le ho bua	a. Sheba rubriki b. Sebedisa rubriki ya toloki tse tshelela.	5 5
2. Medumo	a. Medumo e qalang/Sehlongwapele 1. l 2. b 3. k 4. n 5. m b. Mantswe a morethetho/raeme katiba - kgati moriri - phiri nete - nnete kutu - tuku dula - hula	5 5
3. Ho bala	a. Baithuti ba kgomaretsa ditshwantsho ka ho hlahlamana ha pale. b. Tsa molomo: Karabo e nngwe le e nngwe e ya dumellwa. c. Baithuti ba neta ho ya ka taelo.	6 1 3
4. Ho ngola	a. Sheba rubriki	10
5. Ho ngola hantle ka letsoho	a. Sheba rubriki	10
	Matshwao kaofela	50

SESOTHO PUO YA LAPENG
MOSEBETSI WA HLAHLOBO
KEREITI I - KOTARA I - 2025

Mosebetsi 4: Ho ngola

Rubriki

Bokgoni	matshwao	Matshwao a moithuti
Ho hloka hla ntlafatso: Polelo ha e ya phethahala kapa ha e hlake ka giphoso tse kgolo ho thehweng ha ditlhaku, mopeleto, le/kapa matshwao. Setshwantsho se takilweng ha se tsamaellane le polelo	4 - 5	
Kgotsofatso: Polelo ha ena kutlwisiso empa e na le diphoso tse ngatanyana mabapi le sebopeho sa ditlhaku, mopeleto kapa matshwao. Setshwantsho se takilweng se dumellana le polelo.	6 - 7	
Molemo: Polelo hangata e hlakile ebile e nepahetse ka diphoso tse mmalwa ho thehweng ha ditlhaku, mopeleto, le/kapa matshwao. setshwantsho ha se tsamaellane le polelo.	8 - 9	
Excellent: Polelo e feletse, e hlakile ebile e hlalosa ka nepo ketsahalo e nang le ditlhaku tse kgolo, matshwao, sebopeho sa ditlhaku le mopeleto. Setshwantsho se takilweng se dumellana le polelo.	10	
Matshwao kaofela	10	

SESOTHO PUO YA LAPENG
MOSEBETSI WA HLAHLOBO
KEREITI I - KOTARA I

Mosebetsi 5: Ho ngola hantle ka letsoho

Rubriki

Bokgoni	Matshwao	Matshwao a moithuti
Moithuti o kgona sala morao ditlhaku tsohle	2	
Moithuti o kgona ho tshehetsa le ho tshwara potloloto hantle.	2	
Moithuti o kgona ho bopa ditlhaku tsohle ka nepo, qalong le qetelong.	2	
Moithuti o kgona ho ngola mela ya ditlhaku a siya sebaka se nepahetseng se lekanang monwana.	2	
Moithuti a ka ngola ditlhaku a sebedisa boholo bo nepahetseng ba ditlhaku	2	
Matshwao kaofela	10	

SESOTHO PUO YA LAPENG
TLATSETSO YA MOSEBETSI WA HLAHLOBO
KEREITI I - KOTARA I - 2025

Mosebetsi I: Ho mamela le ho bua

Thothokiso ya Koldilokese le Bere tse Tharo
Tlatsetso A



Kgalekgale, motseng o mong,
ho ne ho dula ngwananyana, ya neng a
fosahetse ka hohle.

O ile a feta morung,
mme a etsang? o ile a kena ka ntlwaneng,
eo e leng ya mang, ho tseba mang.

O ile a ithusa ka motoho, a roba setulo sa
ngwana, a robala bethe ya hae, ho
bonahala a sa kgathalle.

SESOTHO PUO YA LAPENG
TLATSETSO YA MOSEBETSI WA HLAHLOBO
KEREITI I - KOTARA I - 2025

Mosebetsi 3: Ho bala

Koldilokese le Bere tse tharo
Tlatsetso B

